




Side-by-Side®



MATSHWAO A KOTSI!

Isa ngwana wa hao tleliniking e haufi haeba o bona le leng la matshwao a latelang:



1
WARNING SIGN
Ngwana o kgohlela le ho hema ka potlako (o hema makgetlo a fetang 50 ka motsotso)



2
WARNING SIGN
Ngwana ya e so qete dikgwedi tse pedi o na le feberu ebile o hana dijo




3
WARNING SIGN
Ngwana o hlatsa ntho e nngwe le e nngwe




4
WARNING SIGN
Ngwana o na le letshollo, o kgohletse mahlo le ho bothela phuwana




5
WARNING SIGN
Ngwana wa thothomela (a thakginya)



6
WARNING SIGN
Ngwana o na le matshwao a kgaello ya phepo e nepahetseng naqaqailana le maoto a ruruhileng)



7
WARNING SIGN
Ngwana ha a sisinyehe kapa ha a tsohe



8
WARNING SIGN
O sitwa ho nyantsha



health
Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



FIND OUT MORE ON  www.health.gov.za

